



LIMPOPO

MUVHUSO WA VUNDU
RIPHABULIKI YA AFRIKA TSHIPEMPE

MUHASHO WA
MAVHUSELE A MUTANGANELWA,
MADZULO A VHATHU NA ZWA SIALALA

2024-2025

TSHA MUSHUMO WA U VHALWA
HA MUGAGANYAGWAMA

Facebook live streaming: [f @Limpopo Coghsta Official](#)



The heartland of Southern Africa- development is about people.



**TSHIPITSHI NGA MURADO WA KHOROTSHITUMBE VHO ROGERS BASIKOPO
MAKAMU TSHA MUSHUMO WA U VHALWA HA MUGAGANYAGWAMA WA VHU 11
WA MUHASHO WA MAVHUSELE A MUTANGANELWA, MADZULO A VHATHU NA
ZWA SIALALA KHA VHUSIMAMILAYO HA VUNDU LA LIMPOPO, ZWIFHATONI ZWA
LEBOWAKGOMO.**

15 THANGULE 2024

“HU DO VHA NA NNDU, TSIRELEDZO, NA U DIGEDA HA VHATHU VHOṬHE”

Mulangadzulo a ṭhonifheaho na Muthusamulangadzulo
Mulangavundu a ṭhonifheaho wa Vundu ḽino, Dokotela Vho Phophi Ramathuba;
Tshimebitshihulwane na Muthusa Tshimebitshihulwane tsha ḽihoro ḽivhusi;
Vhashumisani kha khorotshitumbe;
Mirado i ṭhonifheaho ya Vhusimamilayo ha Vundu;
Mirado i ṭhonifheaho ya Phalamennde na NCOP;
Vhaṭhonifhei, Vhoṇedorobo Vhahulwane na Vhoṇedorobo vha Mimasipala yashu;
Vhurangaphanda ha SALGA fhanu Vunduni;
Mudzulatshidulo na Muthusamudzulatshidulo wa Nndu ya Vharangaphanda vha Sialala
Limpopo, ri tshi katela na Komiti ya Khorotshitumbe yoṭhe;
Vhurangaphanda ha Vundu ha CONTRALESA;
Vhaḽivhalea vha ṭhonifheaho na Mahosi a huliseaho a re hone;
Vhurangaphanda ha ḽihoro ḽivhusi, ḽa African National Congress,
Vhurangaphanda ha Mahoro Mahanedzi;
Vhaimeli vha NHBRC, RISIMA, na HDA;
Vhashumi vha CoGHSTA vho rangwaho phanda nga Ṭhoho ya Muhasho, Dokotela Vho
M. Malahlela;
Mirado ya Nyandadzamafhungo i re hone;
Vhaenivharambiwa na Vhafaramikovhe vha Mihasho;
Comrades, Vhanna na Vhafumakadzi;

Marangaphanda

Musi ro kuvhangana fhanu namusi nga nwedzi wa Thangule, ri sedza ndeme ya maga e vhafumakadzi vha a tshimbila kha lushaka lwashu. Ndi kha nwedzi wonoyu nga 1956 he vhafumakadzi u bva kha khuda dzothe vha farana zwanza kha Matshi Muhulu wa mutanganelwa vho livha Union Buildings, he vha swika vha lwela vha sa ofhi u fheliswa ha u kandedzwa nga mulayo wa basa. Vhafumakadzi avha a vho ngo hwala fhedzi lutamo lwa murafho wavho, fhedzi vho dovha vha ita mushumo wa mutheo hu u itela mbofholowo dzine ra khou diphina ngadzo namusi.

Ri tshi sedza kha 2024, a ri khou pembelela fhedzi zwe zwa swikelwa nga vhafumakadzi vha re tshitshavhani tshashu fhedzi ri khou pembelela na vhurangaphanda havho. Sia line ra ditongisa ngalo ndi ja u vha hashu na Mulangavundu wa mufumakadzi, Muhulisei Dokotela Vho Phophi Ramathuba, na Mulangadzulo wa mufumakadzi, Vho Makoma Makhurupetje, vhane vha ranga phanda ino ndu i thonifheaho. Mvelaphanda iyi ndi vhuanzi ha minwaha ya 30 ya mbofholowo na vhudilangi zwe shango lashu ja diphina na u bvela phanda na u diphina ngazwo.

Ndo amba kha Mugaganyagwama wo fhiraho kha Ndu iyi i Thonifheaho kha dzulo lo farwaho nga nwedzi wa Thafamuhwe uno nwaha, ndaulo ya vhu 7 ya Muvhuso wa Vundu wa Limpopo yo no swika. Izwi zwi ri disela tshikhala tsha u thoma thandela na mbekanyamushumo dzine dza do shandukisa vhutshilo ha vhatu vhashu kha vundu lashu. Musi ri tshi khou thoma mbekanyamushumo, ri fanela u vhone uri tshifhinga tshinwe na tshinwe tsha ndeme tshi shela mulenzhe vhukuma kha nyaluwo ya zwa ikonomi na mveledziso ya vhatu vhashu khathihi na vundu lashu, sa zwo bulwaho nga Mulangavundu Mthonifhei vhe vha vhea mveledziso ya zwa ikonomi ntha kha mutevhe wa zwithu zwa ndeme.

Mbekanyamushumo ya 1: Ndaulo

Mulangadzulo a Thonifheaho na Mirado

“Ri dzula ri mugwalani wa u fhaṭa tshumelo ya nnyi na nnyi ine ya konadzea na ya phurofeshinala ine ya nṭshedza zwe ya tetshelwa zwone nahone i na vhuḍifhinduleli kha vhathu vha Afrika Tshipembe ...”

~ **Muphuresidenthe Vho Cyril Ramaphosa**

Muhasho u khou bvela phanḍa na u fhaṭa vhukoni ha nga ngomu hu u itela tshiimiswa tshi sa shanduki nahone tshine tsha shuma zwavhuḍi tshine tsha kona u nṭshedza ndaela dzatsho. Kha ṅwaha uno wa muvhalelano ro anḍadza poswo dzo vuleaho dza fuṭhanuṭhanu (55) dzine dza katela mbili dza Vhathusa Vhalangi Dzhenerala (DDG) dza khethekanyo dza zwa Sialala na Muvhuso wa Muṭanganelwa. U ḍadza poswo idzi mbili dza DDG zwi ḍo ri thusa musi ri tshi khou bvela phanḍa na u tou fombe kha u tikedza na u khwinisa kushumele kwa mimasipala khathihi na u khwaṭhisa thikhedzo yashu kha vharangaphanḍa vha zwa sialala vunduni.

Muhasho wo wana muvhigo wo kunaho wa odithi une wa vha na mawanwa u bvaho kha Oditha Dzhenerela. Mirado i ṭhonifheaho i fanela u dzhiela nzhele uri naho mvelelo dza oditha dzi songo shanduka, muhasho wone wo khwinisa ho sedzwa u fhungudzea ha mafhungo o khwaṭhisedzwaho kha muvhigo wa oditha. Muhasho wo dovha wa swikela ḷikumedzwa ḷa khwine ḷa Tshitamennde tsha ṅwaha muṅwe na muṅwe hu si na zwitamennde zwi si zwa vhukuma kana zwo khakheaho. Izwi zwi amba muvhigo wo kunaho wa AFS wo vhetshelwaho ṅwaha wa Masheleni wa 2023/24.

Mbekanyamushumo ya 2: Madzulo a Muṭanganelwa a Vhathu

Mulangadzulo a ṭhonifheaho

“Hu ḍo vha na dzinṅḍu, tsireledzo na u ḍigedḍa,” Thendelonzwiwa ya Mbofholowo

Zwa dzinṅḍu zwi ḍo ḍi dzula zwi zwone mutheo wa tshirunzi kha muthu na tshisumbi tsha ndeme tsha mvelaphanḍa ya lushaka. U ḍifunga hashu kha u thoma zwithu zwiswa kha vhudzulo ha vhathu ha muṭanganelwa zwo livhisa kha mvelaphanḍa i vhonealaho kha u nṭshedza nṅḍu kha vhathu vhoṭhe, nga maanḍa ho sedzwa zwigwada zwi sa ḍikoni zwine zwa fana na Vhalwelambofholowo.

U bviswa ha Maasibesitosi na u a Khwinisa

Ro no vha na mvelaphanda i vhonealaho kha u fhelisa nngu dza mavu na u shandukisa thanga dza asibesitosi, u itela uri vhathu vhashu vha dzule vhuponi ho tsireledzeaho nahone hu re na mutakalo.

Luṭa lwa vhuvhili lwa u bviswa na u shandukiswa ha thanga dza 755 dza maasibesitosi ho thoma, u swika zwino thanga dza fumbili (20) dzo no shandukiswa kha kotara ya u thoma ya ṅwaha uno wa muvhalelano.

Zhendedzi Lihulwane Jo no tholiwa hu u itela u khunyeledza luṭa lwa vhuṅa lwa thandela ya CRU ya Tzaneen – Talana, ine yo vhumbwa nga yuniti dza 452. Zwidodombedzwa zwa nyolo zwo no tendelwa lwa tshifhinganyana, nahone zwa zwino Zhendedzi Lihulwane (PA) u kha maga a u khunyeledza tsenguluso ya nyolo.

Thandela ya CRU ya Makhado – Tshikota, i na yuniti dza 118, yo no vha kha 50% ya mushumo wa u gwa, ngeno u dzheniswa ha sooredzhi na maḍi zwi kha 21% na 7%, nga u tevhekana hadzo. Nдавhelelo yashu ndi ya uri musi ṅwaha uno wa muvhalelano u tshi fhela, mushumo munzhi u ḍo vha wo no fhela. Ndi kale vhadzulapo vha Tshikota vho lindela thandela iyi ine ya ḍo shandukisa vhutshilo havho nahone ro fhulufhedzisa u vha ḍisela yone.

Thandela ya CRU ya Marapong, i na yuniti dza 514, zwa zwino i kha 81% uri i fhele, hune yuniti dza 419 dza vha dzo no fulelwa. Fhedzih, thandela yo tangana na u lengiswa zwo bva kha u nekana vhuḍifhinduleli u bva kha Zhendedzi Lihulwane (PA) u ya kha Tshigwada tsha Tsenguluso ya Thandela (PRT) hu u itela u langa. U engedza kha izwi, kushumele ku si kwavhuḍi kwa rakontiraka kwo shela mulenzhe kha u lenga.

Muhasho na Koporasi ya zwa Masheleni ya Dzinngu u ḍo bveledza modele na thandela hu u itela Altoostyd (Mveledziso ya Vhudzulo ha Mutanganelwa ha Vhathu ha Joe Slovo). Kha thandelagute dza 26 dza themamveledziso, dza 12 dzi wanala kha A hune ho vhumbwa nga Mimasipala ya Tshifiriki tsha Sekhukhune, Capricorn na Waterberg. Ngei Lebowakgomo Yuniti F, hune ha dovha ha divhea sa Makotse, rakontiraka u khou difungela u gwa hu u itela u dzhenisa phaiphi dza sooredzhi na milonga; thandelagute ya maḍi na themamveledziso ya sooredzhi ya Masakaneng i kha 95%; ngenoha, thandela dza Rossenekal dza ngudo dza zwa maḍi, mbuedzedzo dza milonga ya maḍi na zwa mimapa zwi kha 98% uri dzi khunyelele.

Mañwalo a vhuñe ha ndaka

U engedza kha izwi, ro tou fombe kha u fhirisela mañwalo a vhuñe ha ndaka, zwine zwa vha tswikelelo khulwane kha mushumo washu wa u maandaafhadza zwitshavha. Nga u ñea vhatu vhashu vhuñe ha miḍi yavho, a ri khou vha ñea fhedzi fhethu ha u dzula; ri khou vha ñea tshipiḍa tsha vhuñe ha ndaka ya ḷino shango. Vhatu vhashu vha nga shumisa ḷiñwalo ḷa vhuñe ha ndaka banngani sa tsireledzo ya u ita khumbelo ya u koloda masheleni.

Ḍorobo dzine dza ita zwa Maini

Muhasho u khou tikedza nga mafulufulu kha u vusuludzwa ha ḍorobo ṭhanu dzo tetshelwaho zwa maini: Lephalale, Thabazimbi, Mogalakwena, Elias Motsoaledi, na Fetakgomo Tubatse. Tshe ra sedzesa tshone tshihulwane ndi mveledziso na ndeme ya maḍi na themamveledziso ya vhutatatshili kha mimasipala iyi. U itela ñwaha wa muvhalelano wa 2024/25, ho avhelwa masheleni a paḍaho R200 miḷioni o randelwaho thandela kha ḍorobo idzi. Thandela idzi dzi kha maimo a mishumo o fhambanaho, hune Mushumo wa u Ṭanzwa Maḍi a Tshika, Motetema wa vha wo fhelaho zwavhuḍi kha kotara ya u thoma ya ñwaha wa muvhalelano, mushumo uyo wo ḍura masheleni a linganaho R26.7 miḷioni.

Vhalwelambofholowo

U fhaṭwa ha nḍu dza 132 dza vhalwelambofholowo u kha ḍi ya phanḍa, hune miḍi ya 22 ya miḍi iyi ya vha yo fhedziwa zwavhuḍi kha kotara ya u thoma ya ñwaha uno wa muvhalelano. Muḍi muñwe na muñwe wo fhedzwaho a u ñei fhedzi vhudzulo, fhedzi u dovha hafhu wa vha tshiga tshi sumbedzaho ndivhuwo i bvaho mbiluni, u itela uri vhalwelambofholowo vhashu vha vhe na fhethu hune vha hu vhidza haya sa tshiga tsha ndivhuwo ho sedzwa vhuhali na u ḍikumedzela havho

U rengwa ha Mavu/Shango

Muhasho wo vhea zwine wa fanela u zwi swikela zwa u renga hekhithara dza 20 dza mavu nga ñwaha wa muvhalelano wa 2024/25, nga R12.6 miḷioni yo avhelwaho u renga mavu o dzulaho zwavhuḍi u itela vhudzulo ha muṭanganelwa ha vhatu, vhu re na mvelaphanḍa, ho lumbesa kha Fhethu ha Mveledziso ya Miḍi ya Ndeme (PHSHDAs) na Vhupo ho Khetheaho ha zwa Ikonomi (SEZs).

Ho no topolwa mavu Makhado na Polokwane, ane a ɔo tikedza kha mveledziso ya PSHDA na SEZ, nga u tevhekana hadzo. Zhendedzi ɔa Mveledziso ya Dzinndu ɔo newa ndaela ya u sedzulusa na u wana zwipiɔa izwi zwa mavu. Zwiŋwe hafhu, Muhasho wo ɔanganedza phindulo u bva kha Vhufaragwama nga ha u rengiwa ha mavu fhaɔa Musina. Nyambedzano dzi kha ɔi bvela phanda zwavhuɔi vhukati ha Muhasho wa Mishumo ya Nnyi na Nnyi, Themamveledziso na Dzibada, khathihi na Zhendedzi ɔa Mveledziso ya Dzinndu hu u itela u tendelana kha mutengo.

U shandula Madzulo ane a si vhe Mulayoni a vha Mulayoni

Muhasho wo ɔivheshela tshipikwa hu u itela uri fhethu ha sumbe ha vhudzulo zwaho hu siho mulayoni hu vhe mulayoni kha ŋwaha wa muvhalelano wa 2024/25, nga mugaganyagwama wa R8.4 milioni kha mimasipala ya Mogalakwena, Fetakgomo Tubatse, Maruleng, Greater Tzaneen, na Modimolle Mookgophong.

Mbekanyamushumo ya 3: Vhuvhusi ha Muɔanganelwa

Mulangadzulo a ɔhonifheaho na mirado

“Kha nyolo ya dimokirasi yashu ine ya langwa vhukati, ro thoma muvhuso wa muɔanganelwa hu u itela u vhona uri masia mararu a muvhuso a ya shumisana u itela u swikela ɔhodea dza vhathu.”

~ Phuresidenthe Vho Cyril Ramaphosa

Zwe ra sedzesa zwone kha muvhuso wa muɔanganelwa ndi u vhona uri mimasipala yoɔhe i langiwa zwavhuɔi u itela u isa ndisedzo ya tshumelo dzoɔhe dza mutheo kha zwitshavha zwa vunduni ɔashu. U khwiniswa ha kushumisele kwa masheleni a Gavhelo ɔa Themamveledziso ya Masipala ndi vhuɔanzi ha u ɔikumedzela hashu kha u fhaɔa zwitshavha zwavhuɔi. Magumoni a Fulwi 2024, R 3.148 bilioni yo no shumiswa, zwa amba 94.4%. Zwibviswa izwi ndi zwinzhi u fhira nga Fulwi 2023 (88.3%) nga 6.1%. Tshelede ya R 186.316 milioni yo fhedza i songo shumiswa.

U rwelwa ɔari ha Modele wa Mveledziso ya Tshiɔiriki (DDM) ndi ha ndeme nahone hu khou bvela phanda, sa izwi hu tshi ɔutuwedza tshumisano khulwane vhukati ha maimo oɔhe a muvhuso, u itela uri zwishumiswa zwi shumiswe zwavhuɔi.

Kha nzulele ya mimasipala yashu, ri fanela u t̄anganedza u bvelela he ra hu swikela khathihi na khaedu dzine ra sa athu u dzi tandulula. Ndeme ya vhuvhushihapo havhuḡi ndi khulwane, sa izwi mimasipala i yone ine ya vha tsinisa kha muvhuso na vhatu vhashu. Mimasipala i na vhuḡifhinduleli ha u t̄uḡuwedza mveledziso zwitshavhani zwashu sa zwe Muhulisei Phuresidenthe Vho Maḡamela Cyril Ramaphosa vha ombedzela nga tshifhinga tsha u vuliwa ha Phalamennde uri “mimasipala yashu i fanela u vha vhaḡisi vha tshumelo ya zwa matshilisano na vhatikedzi vha nyaluwonyangaredzi ya zwa ikonomi”.

Mulangavundu a t̄honifheaho vho amba zwi khagala kha dzulo ḡino ḡa ndeme uri nḡisedzo ya maḡi kha zwitshavha zwashu i fanela u vha ya u thoma tshifhinga tshoḡhe. Fulo ḡa “Maḡavhuḡanu ḡa HiNwaMati” ḡi ḡo rwelwa t̄ari fhaḡa ha Homu 14a kha Masipala wa Greater Giyani nga ḡavhuḡanu ḡino, matshelo nga ḡa 16 T̄hangule ri ḡo vha ri tshi khou ita bembela ri tshi khou buḡekanya vundu, ri tshi khou rwela t̄ari themamveledziso ya maḡi ine ya ḡo fhelisa u shaea ha maḡi kha vhatu vhashu vha Limpopo. Arali maḡi a vhutshilo, zwi amba uri tshino ndi tshone tshifhinga tsha u ita uri miḡani yoḡhe hu vhe na maḡi.

Mimasipala i khou lavhelelwa u swikisa Zwitatamennde zwayo zwa Masheleni zwa Nwaha nga Nwaha mafheloni a nwedzi wa T̄hangule 2024.

Kha n̄waha wo fhiraho, ro dzhia maga a ndeme hu u itela u khwinisa kushumele kwashu kwa mimasipala yashu fhethu hu no nga Thabazimbi, Musina, na huḡwe, ro thoma maga ane ra ḡo a shumisa ane o no thoma u aḡwa mitshelo, fhedzi Thabazimbi hu kha ḡi vha na khaedu ya zwa kuvhusele na ya zwa politiki. Ro vhea iḡo kha masipala u itela u u vhuwedzedza uri u kone hafhu u dovha u shuma uri u kone u bveledza ndaela dzawo lwa mulayo dzine dza vha dza u n̄etshedza tshumelo dza ndalamo zwitshavhani.

Ri ḡo dzulela u kwamana na dzioditha dza nga nḡa malugana na mawanwa avho, nahone Komiti dza Zwikolodo zwa Nnyi na Nnyi (MPAC) dzi ḡo t̄ola kushumele. Ndi zwa ndeme kha mimasipala uri i tevhedze ndaela dzoḡhe dza milayo ine ya langa masheleni a mimasipala. Zwine zwa khou dinesa ndi uri mimasipala yo ḡitikesa kha vhaeletshedzi, nahone ri tendelana na Phuresidenthe wa Riphabuḡiki ya Afurika Tshipembe Muḡivhalea Vho Maḡamela Cyril Ramaphosa vhe vha amba uri, “Ri ḡo shumisa dzisisiteme u itela uri vhatu vha re na vhukoni na ndalukano vha khou tholiwa kha maimo a n̄ḡa kha mimasipala”.

Riṅe na Vhufaragwama ha Vundu, ri khou shumana na mafhungo aya, hu u itela uri ri thole vhathu vha re na ndalukano kha mimasipala yashu u itela uri masheleni ane a shumiswa kha vhaeletshedzi a kone u livhiswa kha u lwa na khaedu dza zwa ṅḁisedzo ya tshumelo dzine zwitshavha zwa khou livhana nadzo.

Ndaulo ya Mveledzazwiwo

Mulangadzulo a ṭhonifheaho

“Ri nga si kone u thivhela zwiwo zwa mupo fhedzi ri nga kona u ḁṭama nga ṅḁivho: vhathu vhanzhi vho vha vha tshi ḁo vha vha songo lovha arali hu vhe hu na u ḁilugisela ho linganaho kha zwa mveledzazwiwo. Vhaṅwe vhathu a vha ṭoḁi tshanduko, fhedzi ri fanela u ṭanganedza tshanduko arali ro livhana na khombo.”

U phaḁalala ha mililo hu khou vhanga tshinyalelo u mona na vundu, hu khou vhanga tshinyalelo khulwane fhethu hu no nga Tzaneen, Waterberg, na thavhani dza Modjadjiskloof, khathihi na kha maṅwe madzingu. Tshigwada tshashu tshine tsha Langa Zwiwo tshi khou shuma tsho ḁifunga, tshi khou lwa na tshiimo tsha shishi na u vhona uri zwitshavha zwashu zwi na ṅḁivho ya zwa mulilo, u ṭuṭuwedza mvelele ya u thivhela mveledzazwiwo musi zwo livhana na khaedu idzi. Ro ita khuwelelo kha nnyi na nnyi uri vhathu vha dzule vho vula maṭo, vha dzhie maga o teaho, vha farisane na vha tshumelo dza zwa shishi u itela u fhungudza masiandaitwa a mililo iyi ine ya tshinyadza.

Zwa Sialala

Miraḁo i ṭhonifheaho

“Ri songo tenda uri mahosi ashu a si vhe tshipiḁa tsha maitele a dimokirasi, ri fanela u wana thandululo yavhuḁi ine ya ḁo tshimbilelana kana u tikedza milayo ya dimokirasi ine ya tendela vharangaphanḁa vha sialala uri vha kone u shela mulenzhe kha maimo o fhambanaho a muvhuso,” Vho Nelson Mandela, nga Miṅwaha ya musi vhe Muphuresidenthe.

Mulangavundu a t̄honifheaho vho nkhwesa maan̄ḁa a uri ndi bvele phan̄ḁa na mushumo we wa thomiwa kha ndaulo ya vhurathi wa u tikedza tshiimiswa tsha zwa sialala. Ndi a khwaṭhisedza fhano zwino uri u vhulungwa ha sialala na vhufa ha mvelele ndi zwa ndeme kha mushumo washu, nahone ndi ḁo ita zwoṭhe ndo ḁifungela u bvededza tshiimiswa tsha vharangaphan̄ḁa vha sialala uri tshi swike kha vhumatshelo havhuḁi.

Kha ṅwaha wo fhiraho, ro no bindudza kha zwifhaṭo na u vusuludza ofisi dza khoro ya zwa sialala, hu u itela vharangaphan̄ḁa vhashu vha sialala uri vha vhe na themamveledziso ine vha i ṭoḁa kha u thusa zwitshavha zwavho zwavhuḁi. Kha ṅwaha uno wa muvhalelano, ro pulana u fhaṭa ofisi ṅḁa dza khoro dza sialala. Vhafhaṭi vha lavhelelwa u ya afho fhethu hu si kale. U rengwa ha zwishumiswa zwa u fhaṭa ha ofisi dza Khoro ya Sialala dza Mapela zwi khou shumiwa nga Muhasho wa Mishumo ya Nnyi na Nnyi, Dzibada na Themamveledziso.

Kha ṅwaha wa muvhalelano wo fhiraho, ro dovha hafhu ra renga na u isa zwiendedzi zwa 163, hune khazwo zwa 108 zwo no iswa kha vharangaphan̄ḁa vhahulwane vha sialala, ngeno zwiṅwe zwa 56 zwi tshi kha ḁi ḁo shumiwa, u rengiwa na u iswa hu sa athu u fhela ṅwaha uno wa muvhalelano. Zwiendedzi izwi zwi ṅewa vharangaphan̄ḁa vhahulwane vha sialala u itela uri vha kone u ita mishumo yavho nga t̄honifho na tshirunzi tsho vha fanelaho.

Nga ṅwaha wa muvhalelano wa 2024, ro vhea tshipikwa tsha u renga fanitshara ya ofisini dza 24 dza Khoro ya Sialala. Ro ḁilugisela u isa tshumelo nga tshihaḁu nga hune zwa nga konadzea ngaho nga murahu ha musi tzedzuluso dzoṭhe dzo no khunyeledzwa.

Ri khoḁa na u fhululedza vharangaphan̄ḁa vhashu vha sialala nge vha kona u fara na u fhedza zwavhuḁi khalaṅwaha ya ngoma dza sialala dza 2024. Itshi ndi tshiko tshashu tshine ra ḁiṭongisa ngatsho, sa izwi zwi tshi sumbedza u ḁiimisela hashu kha u vhulunga maitele ashu na sialala nga ṅḁila yo tsireledzeaho nahone i t̄honifheaho.

U dzudzanya na nzudzanyululo ya khoro dza zwa sialala zwo no shumiwa nga ṅḁila ya khagala na ya u shela mulenzhe nga vhatu vhoṭhe, u itela uri zwiimiswa izwi zwi imele lwa ngoho zwitshavha zwine zwa khou zwi shumela.

Ndivhuwo:

Tsha u tou thoma, ndi livhuwa muṭa wanga wa African National Congress nga thikhedzo yawo yo khwaṭhaho, he nga fhasi hawo ra kona u shumela vhatu vha vundu ḁino vhane thikhedzo yavho ra i dzhiele ṅṭha.

Kha Muḡivhalea Mulangavundu Dokotela Vho Phophi Ramathuba na vhashumisani vhangha kha Khorotshitumbe, tshumisano na u ḡikumedzela hashu roṡhe zwo ita uri zwithu zwi konadzee. Ndi dovha hafhu nda tama u livhuwa Miraḡo ya Komiti dza Vhuingameli.

Ndivhuwo dzo khetheaho ndi dzi livhisa kha Ṳhoho ya Muhasho, Dokotela Vho Modjadji Malahlela, khathihi na vhashumi vho ḡikumedzelaho vha Muhasho wa COGHSTA. U shuma havho nga u ḡikumedzela na u ḡifunga ndi wone muṡoḡo wa tswikelelo idzi dzine ra khou dzi pembelela ḡamusi.

PHENDELO

Musi ndi tshi pendela, Mulangadzulo a Ṳhonifheaho, ndi a ḡihudza ḡamusi u ima phanḡa ha nnḡu iyi musu ndi tshi vhala Mugaganyagwama wa vhu 11 wa Muhasho wa Mavhusele a Muṡanganelwa, Madzulo a Vhathu na zwa Sialala. Mugaganyagwama uyu a u sokou vha fhedzi liṡwalwa ḡa masheleni; ndi pulane ya u fhaṡa vhumatshelo havhuḡi ha vhathu vhoṡhe vha Limpopo.

Ndi adza Mugaganyagwama wa vhu 11 wa Muhasho wa Mavhusele a Muṡanganelwa, Madzulo a Vhathu na zwa Sialala wa ṡwaha wa muvhalelano wa 2024/2025.

Mugaganyagwama wa zwino ndi R2.5 bilioni, une wa ḡo engedzwa wa vha R2.6 bilioni hu tshi itelwa ṡwaha wa muvhalelano wa 2025/26 fhedzi u ḡo fhungudziwa wa humela murahu kha R2.5 bilioni nga 2026/27. Zwa zwino magavhelo a kha R1.1 bilioni nahone a ḡo dzula o ralo a sa shanduki kha ṡwaha wa 2025/26 phanḡa ha musu u tshi fhungudzwa u swika kha R1.0 bilioni nga 2026/27. Zwipikwa zwa Vundu zwo avhelwa R42 miḡioni, ine ya ḡo dzudzanyululwa u ya kha R30 miḡioni u itela miṡwaha ya muvhalelano ya 2025/26 na 2026/27.

Khani Mamba.

Ndi a livhuwa.



Colleagues are invited to follow, like, share and comment



@Limpopo Coghsta Official



0800 864 729 (Premier Hotline)



17737 (Presidential Hotline)



www.coghsta.limpopo.gov.za